



MATSHWAO: 40

Memorandamo ona o na le maqephe a 3.

O SE FANE KA MATSHWAO A HALOFO

POTSO	DIKARABO TSE LEBELLETSWENG		MATSHWAO								
1.	Sehlooho se seng le se seng, se ka bang le mantswe ana kapa ho feta: Kokonyana le Leeba, Leeba, Kokonyana, metswalle, setsumi, ho pholoswa kapa karabo e nngwe le e nngwe e tsamaelanang le sehlooho e amohelehole. ✓ (Se tsotelle mopeleto.)		1								
2.	C✓ (E nepahetse ha e le karabong e nepahetseng.)		1								
3.	morung. ✓ (E nepahetseha e le karabong e nepahetseng.)		1								
4.	<table border="1"> <tr> <td>“Hobaneng o sa fumane metsi a nowang ho tswa nokeng?”</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Leeba la fofela ka hodima noka mme la dihela lekala.</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>“Thusang!” ho lla Kokonyana. “Ke a nwela”.</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>“Ke nyorilwe,” ho bolela Kokonyana.</td> <td>1</td> </tr> </table>	“Hobaneng o sa fumane metsi a nowang ho tswa nokeng?”	2	Leeba la fofela ka hodima noka mme la dihela lekala.	4	“Thusang!” ho lla Kokonyana. “Ke a nwela”.	3	“Ke nyorilwe,” ho bolela Kokonyana.	1	Letshwao le 1 bakeng sa tatellano e nepahetseng	
“Hobaneng o sa fumane metsi a nowang ho tswa nokeng?”	2										
Leeba la fofela ka hodima noka mme la dihela lekala.	4										
“Thusang!” ho lla Kokonyana. “Ke a nwela”.	3										
“Ke nyorilwe,” ho bolela Kokonyana.	1										
5.	Kokonyana e ne e batla ho thibela setsumi ho tjheha Leeba, kapa Kokonyana e ne e batla ho pholosa Leeba hore le se ke la bolawa kapa karabo e nngwe le e nngwe e amohelehileng. (Se tsotelle mopeleto.) ✓		1								
6.	hobane ba ile ba pholosana ho bolaweng kapa ba dula mmoho morung kapa, kapa karabo e nngwe le e nngwe e amohelehileng. (Se tsotelle mopeleto.) ✓		1								
7.1	C ✓ (E nepahetse ha letshwao le le karabong e nepahetseng .)		1								
7.2	tshwene ✓ (E nepahetse ha letshwao le le karabong e nepahetseng .)		1								
8.1	e kgolo/ kgolo ✓ e ntsho/ ntsho ✓ (Ke phoso ha a seketse mantswe a fetang a mabedi).		2								

POTSO	DIKARABO TSE LEBELLETSWENG	MATSHWA0
8.2	boemakepe✓ boemafofan✓ (Ke phoso ha a seketswe mantswe a fetang a mabedi.)	2
8.3	a. hape /le ✓ (le le leng la makopanyi ana le nepahetse.) b. empa ✓ (Ke phoso ha a seketswe mantswe a fetang a mabedi.)	2
9.1	✓ ditshwene di palama difate tse telele tsa dipanana. (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	
9.2	✓ tau e tshosa tweba e nyane. (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
9.3	✓ ✓ lengau le lelekisitse tshepe. kapa lengau le ile la lelekisa tshepe. (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
9.4	✓ mohlape wa dikgomo o tshetse noka ✓ kapa mohlape wa dikgomo o ile wa tshela noka (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
10.1	Mooki ✓ (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
10.2	thula ✓ (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
10.3	Leeba✓ (Ho hlokeha mopeleto o nepahetseng)	1
11.1	✓ ✓ K ubu e dula ka metsing. (Se tsotelle mopeleto)	2
11.2	✓ ✓ T ekete ya ka ya bese e hokae? (Se tsotelle mopeleto)	2
11.3	✓ ✓ Hobaneng ha batho ba bolaya ditshukudu, ditlou le ditau? (Se tsotelle mopeleto)	2
12.1	ba ✓	1
12.2	e ✓	1
13.1	Labone ✓ (Se tsotelle mopeleto)	1
13.2	terene ✓ (Se tsotelle mopeleto)	1
13.3	bese ✓ (Se tsotelle mopeleto)	1
14.1	B ✓ (E nepahetse ha letshwaole le karabong e nepahetseng .)	1
14.2	A ✓ (E nepahetse ha letshwao le le karabong e nepahetseng.)	1
15.	Sheba ruburiki e latelang.	6
	KAOFELA:	40

RUBURIKI

TSELAYA TEKOLO	TLHALOSO	MATSHWAO
Seratswana (Letshwao 1)	Ha a ngolollotse ditaelo/lentswe le le leng, sekapolelo/dipolelo tse ka tlase ho tse 4/a nomorile dipolelo.	0
	Seratswana se le seng sa mela e 4 kapa mela e fetang moo e latellana mme e sa ngollwa meleng e fapaneng.	1
Dikahare (Matshwao a 3)	Ha a ngolollotse ditaelo/lentswe le le leng, sekapolelo kapa karolo ya polelo .	0
	Polelo e1-3 tse nang le moelego tse tsamaelanang le sehlooho.	1
	Polelo tse 4-6 tse nang le moelego tse tsamaelanang le sehlooho.	2
	Polelo tse 7-8 tse nang le moelego tse tsamaelanang le sehlooho.	3
Puo, matshwao a puo le mopeleto (Matshwao a 2)	Polelo e1-3 tse nang le diphoso tse fetang tse 5 tsa puo, matshwao a puo le diphoso tsa mopeleto	0
	Polelo tse1-3 tse nang le diphoso tse fetang 0-5 tsa puo matshwao a puo le diphoso tsa mopeleto. KAPA	1
	Polelo tse 4-6 tse nang le diphoso tse fetang 5 tsa puo, matshwao a puo le diphoso tsa mopeleto.	
	Polelo tse 7-8 tse nang le diphoso tse 0-5 tsa puo, matshwao le diphoso tsa mopeleto.	2
KAOFELA:		6